



House Five-bedroom (6+kk)

€ 988 533 | CZK 25 000 000

357 m², Praha 4, Krč, Krčská





House Five-bedroom (6+kk)

€ 988 533 | CZK 25 000 000

357 m², Praha 4, Krč, Krčská

Plot	594 m ²
Foot print	154 m ²
Garden	440 m ²
Parking	Double garage
Garage	Yes
Cellar	-
PENB	D
Reference number	104673


This spacious family house (separate half of a semi-detached house) with a bright interior and breathtaking views is located on a southern slope on a quiet side street in Prague 4 Krč, right next to the Habrovka forest park near a metro station. The variable and generously designed layout showcases the seamless combination of residential and business purposes.

In the basement, there are 2 separate rooms (offices) with windows towards the **garden**, 2 workshops, a toilet, a shower bathroom, large and small storage spaces, a corridor, and a staircase hall. On the 1st floor is a generously sized living room with a preparation for a kitchen, a hall, a toilet, a storage room, and a utility room. The 2nd floor consists of a master bedroom with an en-suite bathroom and a **balcony**, another 2 bedrooms with access to a **sunny terrace**, a central bathroom, a stairwell, and a winter garden. The south-facing terrace offers nice views of the surrounding area, and the balcony is west-facing towards the garden lined with mature greenery.

The house is almost completely renovated; windows are plastic with interior blinds. Gas heating. Parking in a **double garage**.

The surrounding rich greenery of the **Habrovka forest park** provides a pleasant seclusion from the hustle and bustle of the city, but at the same time the place is very accessible and everything you need is within walking distance. A kindergarten and elementary school, a **high school**, a health clinic, a shopping center, and several restaurants are about a 10-minute walk away, and there is a sports field with **tennis courts** nearby. The **Budějovická** metro station (line C) can be reached on foot or within 5 minutes by bus, and the Olbrachtova or Nádraží Krč **future station of the line D metro** will be even closer.

Usable area 357 m², built-up area 154 m², garden 440 m², plot 594 m².






House Five-bedroom (6+kk)

€ 988 533 | CZK 25 000 000

357 m², Praha 4, Krč, Krčská

Číslo	Název	Plocha [m ²]
017	SOŠKOVSKÁ N.H.A.	11,45
018	CHODBA	4,42
019	SPALOVNA	21,98
020	SPALOVNA	21,98
021	SPALOVNA	21,98
022	KANCELARIE	16,54
023	KANCELARIE	16,54
024	KANCELARIE	16,54
025	KANCELARIE	16,54
026	KANCELARIE	16,54
027	KANCELARIE	16,54
028	KANCELARIE	16,54
029	KANCELARIE	16,54
030	KANCELARIE	16,54
031	KANCELARIE	16,54
032	KANCELARIE	16,54
033	KANCELARIE	16,54
034	KANCELARIE	16,54
035	KANCELARIE	16,54
036	KANCELARIE	16,54
037	KANCELARIE	16,54
038	KANCELARIE	16,54
039	KANCELARIE	16,54
040	KANCELARIE	16,54
041	KANCELARIE	16,54
042	KANCELARIE	16,54
043	KANCELARIE	16,54
044	KANCELARIE	16,54
045	KANCELARIE	16,54
046	KANCELARIE	16,54
047	KANCELARIE	16,54
048	KANCELARIE	16,54
049	KANCELARIE	16,54
050	KANCELARIE	16,54
051	KANCELARIE	16,54
052	KANCELARIE	16,54
053	KANCELARIE	16,54
054	KANCELARIE	16,54
055	KANCELARIE	16,54
056	KANCELARIE	16,54
057	KANCELARIE	16,54
058	KANCELARIE	16,54
059	KANCELARIE	16,54
060	KANCELARIE	16,54
061	KANCELARIE	16,54
062	KANCELARIE	16,54
063	KANCELARIE	16,54
064	KANCELARIE	16,54
065	KANCELARIE	16,54
066	KANCELARIE	16,54
067	KANCELARIE	16,54
068	KANCELARIE	16,54
069	KANCELARIE	16,54
070	KANCELARIE	16,54
071	KANCELARIE	16,54
072	KANCELARIE	16,54
073	KANCELARIE	16,54
074	KANCELARIE	16,54
075	KANCELARIE	16,54
076	KANCELARIE	16,54
077	KANCELARIE	16,54
078	KANCELARIE	16,54
079	KANCELARIE	16,54
080	KANCELARIE	16,54
081	KANCELARIE	16,54
082	KANCELARIE	16,54
083	KANCELARIE	16,54
084	KANCELARIE	16,54
085	KANCELARIE	16,54
086	KANCELARIE	16,54
087	KANCELARIE	16,54
088	KANCELARIE	16,54
089	KANCELARIE	16,54
090	KANCELARIE	16,54
091	KANCELARIE	16,54
092	KANCELARIE	16,54
093	KANCELARIE	16,54
094	KANCELARIE	16,54
095	KANCELARIE	16,54
096	KANCELARIE	16,54
097	KANCELARIE	16,54
098	KANCELARIE	16,54
099	KANCELARIE	16,54
100	KANCELARIE	16,54

Číslo	Název	Plocha [m ²]
017	SOŠKOVSKÁ N.H.A.	11,45
018	CHODBA	4,42
019	SPALOVNA	21,98
020	SPALOVNA	21,98
021	SPALOVNA	21,98
022	KANCELARIE	16,54
023	KANCELARIE	16,54
024	KANCELARIE	16,54
025	KANCELARIE	16,54
026	KANCELARIE	16,54
027	KANCELARIE	16,54
028	KANCELARIE	16,54
029	KANCELARIE	16,54
030	KANCELARIE	16,54
031	KANCELARIE	16,54
032	KANCELARIE	16,54
033	KANCELARIE	16,54
034	KANCELARIE	16,54
035	KANCELARIE	16,54
036	KANCELARIE	16,54
037	KANCELARIE	16,54
038	KANCELARIE	16,54
039	KANCELARIE	16,54
040	KANCELARIE	16,54
041	KANCELARIE	16,54
042	KANCELARIE	16,54
043	KANCELARIE	16,54
044	KANCELARIE	16,54
045	KANCELARIE	16,54
046	KANCELARIE	16,54
047	KANCELARIE	16,54
048	KANCELARIE	16,54
049	KANCELARIE	16,54
050	KANCELARIE	16,54
051	KANCELARIE	16,54
052	KANCELARIE	16,54
053	KANCELARIE	16,54
054	KANCELARIE	16,54
055	KANCELARIE	16,54
056	KANCELARIE	16,54
057	KANCELARIE	16,54
058	KANCELARIE	16,54
059	KANCELARIE	16,54
060	KANCELARIE	16,54
061	KANCELARIE	16,54
062	KANCELARIE	16,54
063	KANCELARIE	16,54
064	KANCELARIE	16,54
065	KANCELARIE	16,54
066	KANCELARIE	16,54
067	KANCELARIE	16,54
068	KANCELARIE	16,54
069	KANCELARIE	16,54
070	KANCELARIE	16,54
071	KANCELARIE	16,54
072	KANCELARIE	16,54
073	KANCELARIE	16,54
074	KANCELARIE	16,54
075	KANCELARIE	16,54
076	KANCELARIE	16,54
077	KANCELARIE	16,54
078	KANCELARIE	16,54
079	KANCELARIE	16,54
080	KANCELARIE	16,54
081	KANCELARIE	16,54
082	KANCELARIE	16,54
083	KANCELARIE	16,54
084	KANCELARIE	16,54
085	KANCELARIE	16,54
086	KANCELARIE	16,54
087	KANCELARIE	16,54
088	KANCELARIE	16,54
089	KANCELARIE	16,54
090	KANCELARIE	16,54
091	KANCELARIE	16,54
092	KANCELARIE	16,54
093	KANCELARIE	16,54
094	KANCELARIE	16,54
095	KANCELARIE	16,54
096	KANCELARIE	16,54
097	KANCELARIE	16,54
098	KANCELARIE	16,54
099	KANCELARIE	16,54
100	KANCELARIE	16,54





House Five-bedroom (6+kk)

€ 988 533 | CZK 25 000 000


357 m², Praha 4, Krč, Krčská

Číslo příjmu (m²) 100196

Číslo	Název	Podlaží	Plocha (m ²)
Z101	ZEMNÍ ZÁKLADY	18.46	
Z102	SECHOVĚŤ	1.97	
Z103	CHODBA	18.75	
Z104	KUCHYŇKA	1.97	
Z105	KOUPALNA	3.36	
Z107	LOŽNICE	15.62	
Z108	POKOID	27.29	
Z109	POKOID	18.83	

Číslo příjmu (m²) 100204

Číslo	Název	Podlaží	Plocha (m ²)
Z101	ZEMNÍ ZÁKLADY	18.46	
Z102	SECHOVĚŤ	1.97	
Z103	CHODBA	18.75	
Z104	KUCHYŇKA	1.97	
Z105	KOUPALNA	3.36	
Z107	LOŽNICE	15.62	
Z108	POKOID	27.29	
Z109	POKOID	18.83	





House Five-bedroom (6+kk)

€ 988 533 | CZK 25 000 000

357 m², Praha 4, Krč, Krčská

